

Dr Labud Janković

Fakultet fizičke kulture, Srpsko Sarajevo

REDUKCIJA TJELESNE MASE EVAPORACIJOM I NJENE POSLEDICE NA BRZINU IZVODJENJA U KARATE SPORTU

U istoriji sporta mogu se naći mnogobrojni primjeri koji govore u prilog značajnosti dobre hidratisanosti sportista:

Nakon niza neuspjelih pokušaja brojnih ekspedicija da se popnu na najviši vrh svijeta (Mont Everest -Himalajski) ser Edmundu Hilariju i Tensingu je to uspjelo 1953. god. Hilari je tada uzimao deset puta više vode (600 ml na dan), u odnosu na učesnike prethodnih ekspedicija (60 ml na dan). Ovo dragocjeno iskustvo je kasnije pomoglo mnogim ekspedicijama da se domognu "vrha sveta."

Kasijus Klej, legenda svjetskog boksa, je svoj poslednji meč izgubio jer je bio u stanju ozbiljne dehidracije. Dehidraciju su potencirala diuretička sredstva kojima se u kliničkoj medicini izaziva dehidracija, da bi se redukovala tjelesna masa. Mnogo je sličnih primjera (Parlov, Kačar S.)...

DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA

***Euhidracija** podrazumjeva fiziološke dnevne varijacije sadržaja (apsolutnog i relativnog) vode u organizmu čovjeka.

***Dehidracija** je proces redukcije vode, ili proces transformacije iz stanja hiperhidracije u euhidraciju ili euhidracije u hipohidraciju. Dehidracija je inače fizički proces kojim organizam čovjeka reguliše tjelesnu temperaturu, intenzivno u uslovima fizičke aktivnosti – treninga ili takmičenja kod sportista.

***Rehidracija** je proces povećanja sadržaja vode apsolutnog i relativnog, odnosno transformacija stanja hipohidracije u euhidraciju. Praktikuje se u toku vježbanja i posle završenih sportskih aktivnosti.

***Evaporacija** je fizički process, isparavanje znoja sa površine kože i najznačajniji je mehanizam kod ljudi, koji se bave fizičkom aktivnošću, za oslobadjanje "viška" toplotne energije, do trenutka zasićenja.

U normalnim uslovima ,u organizmu čovjeka postoji ravnoteža unosa i izlučivanja tečnosti. Kod trenažnih procesa, pomenuti balans se narušava u zavisnosti od intenziteta i dužine trajanja.Gubitak veće količine tečnosti dovodi do poremećaja homeostaze organizma i do neželjenih posledica.

Frank i sar.(1981) su ispitivali uticaj dehidracije na brzinu trčanja, bez prethodnog vježbanja, primjenjujući diuretike. Diuretici su izazvali dehidraciju, u prosjeku 2-3 % tjelesne mase (uglavnom iz ekstracelularnog prostora). Pokazalo se da je evidentno značajan pad brzine trčanja od 3,1 % na 1500 metara do 6,7 % na 5000 i 10.000 metara, u poređenju sa kontrolnom grupom koja je bila u stanju euhidracije.

Testiranje radi provjere pada brzine kod dehidracije radjeno je na karatistima. Svi ispitanici su nosioci crnog pojasa od 5-10 godina

Karate sportisti su u okviru redovnog treninga bili mjereni i testirani po predviđenom programu. Ukupan uzorak sačinjava 30 karate reprezentativaca SCG, koji su testirani na dva tretmana.

T1 – U prvom tretmanu ispitanici su bili u stanju euhidracije, bez rehidracije u toku treninga i na kraju testirani na temperaturi 21-22° C.

T2 - U drugom tretmanu ispitanici su bili u stanju euhidracije bez rehidracije u toku treninga i na kraju testirani na temperaturi od 30 ° C .

Trening je počeo zagrijavanjem od 10 min. Posle čega je izvršen test (inicijalni).

Nakon toga radjen je standardni trening - tehnika kihon (kate) u trajanju od 60 min. Na kraju treninga test (finalni).

Na testu je rapid kamerom praćen broj izvedenih pokreta Seiken Čoku Zuki (SCZ) i Mae geri (MG) u trajanju od 10 i 60 sekundi.

Svi ispitanici bili su muškog pola, prosječnog životnog doba od $25,7 \pm 2,7$ godina. Interval varijacije u odnosu na životno doba kretao se od 20 do 30 godina sa medijanom od 26 godina (tabela 1).

Tabela 1. Životno doba ispitanika

Statistički parametri	Veličina parametara
\bar{X}	25,7
SD	2,7
SE	0,7
Min – Max	20 - 30
95% interval	24,2 - 27,2
Medijana	26,0

REZULTATI TESTA

U ovom dijelu rezultata istraživanja analizirane su razlike u promjenama srednjih vrijednosti ispitivanih obilježja prije i posle tretmana u temperturnim uslovima 22 i 30 ° C.

Promjena tjelesne mase (TM)

a. u normalnim temperaturnim uslovima(22 °C)

Srednja vrednost tjelesne mase prije testa iznosila je $74,10 \pm 4,68$ kg, a posle testa TM bila je $72,11 \pm 4,52$ kg, što je statističkim testiranjem potvrđeno kao značajno smanjenje ($t=20,981$; $p<0,001$), tabela 2.

Tabela 2. Promjena vrijednosti TM (u kg) posle tretmana pri normalnoj temperaturi

	statistički parametri			t_{dif}	p
	\bar{X}	SD	95% CI		
prije	74,10	4,68	71,8-77,1		
posle	72,11	4,52	69,6-74,6	20,981	<0,001

b. pri povišenoj temperaturi (30 °C)


U uslovima povišene temperature, prosječno smanjenje TM posle testa bilo je statistički visoko značajno ($t=38,573$; $p<0,001$), tabela 3

Tabela 3. Promjena vrednosti TM (u kg) posle tretmana pri povišenoj temperaturi

	statistički parametri			t_{dif}	p
	\bar{X}	SD	95% CI		
prije	74,30	4,80	71,8-77,1		
posle	71,76	4,61	69,2-74,3	38,573	<0,001

U dvofaktorskoj analizi varijanse-kovarijanse za TM nisu utvrđene statistički značajne razlike po faktoru uslova izvođenja testa ($F_u=0,019$; $p>0,05$), statistički značajno u odnosu na vrijeme mjerjenja broja udaraca ($F_t= 4,507$; $p<0,05$), i bez značajne interakcije faktora ($F_{ut}=0,019$; $p>0,05$), grafikon 1.

Grafikon 1.



Broj udaraca Seiken čoku zuki (SČZ)

a. u normalnim temperaturnim uslovima (22 °C)

Pri normalnim temperaturnim uslovima, prosječan broj udaraca SČZ u trajanju od 10 sekundi bio je statistički značajno snižen ($t=11,832$; $p<0,001$). U trajanju testa od 60 sekundi, broj udaraca takođe je signifikantno smanjen ($t=23,111$; $p<0,001$), tabela 4.

Tabela 4. Broj udaraca SČZ prije i posle tretmana pri normalnoj temperaturi

vrijeme u sek		statistički parametri			t_{dif}	p
		\bar{X}	SD	95% CI		
10	prije	20,0	1,8	18,9-20,9	11,832	<0,001
	posle	18,2	1,7	17,2-19,3		
60	prije	102,8	7,0	98,9-	23,111	<0,001
	posle	92,8	6,5	106,7 89,7-96,9		

b. u povиšenim temperaturnim uslovima (30 °C)



Pri povиšenim temperaturnim uslovima, prosječan broj udaraca SČZ u trajanju od 10 sekundi bio je značajno snižen ($t=10,311$; $p<0,001$), kao i u testu koji je trajao 60 sekundi ($t=29,580$; $p<0,001$), tabela 5.

Tabela 5. Broj udaraca SČZ prije i posle tretmana pri povиšenoj temperaturi

vrijeme u sek		statistički parametri			t_{dif}	p
		\bar{X}	SD	95% CI		
10	prije	20,4	1,6	19,1-20,8	10,311	<0,001
	posle	18,2	1,8	17,1-19,2		
60	prije	102,6	6,9	98,9-	29,580	<0,001
	posle	92,8	6,5	106,7 89,2-96,5		

U dvofaktorskoj analizi varijanse-kovarijanse za broj udaraca SČZ u trajanju od 10 sec. nisu utvrđene statistički značajne razlike po faktoru uslova izvođenja testa ($F_u=0,016$; $p>0,05$), statistički značajno u odnosu na vrijeme mjerjenja broja udaraca ($F_t= 14,650$; $p<0,05$), i bez značajne interakcije faktora ($F_{ut}=0,0216$; $p>0,05$), grafikon 2.

U dvofaktorskoj analizi varijanse-kovarijanse za broj udaraca SČZ u trajanju od 60 sec. nisu utvrđene statistički značajne razlike po faktoru uslova izvođenja testa ($F_u=0,017$; $p>0,05$), statistički značajno u odnosu na vrijeme mjerjenja broja udaraca ($F_t= 31,122$; $p<0,001$), i bez značajne interakcije faktora ($F_{ut}=0,023$; $p>0,05$), grafikon 3.

Grafikon 2.**Grafikon 3.**

Broj udaraca Mae geri (MG)

a. u normalnim temperaturnim uslovima (22 °C)

Prosječan broj udaraca MG u trajanju od 10 sekundi bio je statistički značajno povećan na testu ($t=8,919$; $p<0,001$), kao i pri trajanju vježbe od 60 sekundi prosječni broj udaraca MG na testu značajno je bio smanjen ($t=24,201$; $p<0,001$), tabela 6.

Tabela 6. Broj udaraca MG prije i posle tretmana pri normalnoj temperaturi

vrijeme u sek		statistički parametri			t_{dif}	p
		\bar{X}	SD	95% CI		
10	prije	14,0	1,0	13,4-14,6	8,919	<0,001
	posle	12,0	0,9	11,4-12,5		
60	prije	70,4	5,0	67,9-73,5	24,201	<0,001
	posle	63,4	4,9	60,7-66,2		


b. pri povišenoj temperaturi (30 °C)

Pri povišenoj temperaturi, prosječan broj udaraca na testu bio je signifikantno niži, kako u trajanju vježbe od 10 sekundi ($t=14,789$; $p<0,001$), tako i u dužini vježbe od 60 sekundi ($t=20,307$; $p<0,001$), tabela 7.

Tabela 7. Broj udaraca MG prije i posle tretmana pri povišenoj temperaturi


vrijeme u sek		statistički parametri			t_{dif}	p
		\bar{X}	SD	95% CI		
10	prije	14,1	1,0	13,4-14,6	14,789	<0,001
	posle	11,7	0,8	11,2-12,2		
60	prije	70,5	4,8	67,9-73,5	20,307	<0,001
	posle	63,0	5,1	60,7-66,4		

U dvofaktorskoj analizi varijanse-kovarijanse za broj udaraca MG u trajanju od 10 sec. nisu utvrđene statistički značajne razlike po faktoru uslova izvođenja testa ($F_u=0,271$; $p>0,05$), statistički značajno u odnosu na vrijeme mjerjenja broja udaraca ($F_t= 69,592$; $p<0,001$), i bez značajne interakcije faktora ($F_{ut}=0,233$; $p>0,05$), grafikon 4.

Grafikon 4.

U dvofaktorskoj analizi varijanse-kovarijanse za broj udaraca MG u trajanju od 60 sec. nisu utvrđene statistički značajne razlike po faktoru uslova izvođenja testa ($F_u=0,006$; $p>0,05$), statistički značajno u odnosu na vrijeme mjerjenja broja udaraca ($F_t= 31,362$; $p<0,001$), i bez značajne interakcije faktora ($F_{ut}=0,023$; $p>0,05$), grafikon 5.

Grafikon 5.



Rezultati istraživanja koji se odnose na uzorak od 30 karate reprezentativaca SCG omogućili su da izvedu sledeći zaključci:

1. U eksperimentalnom modelu bez hidracije u oba tretmana jasno je iskazan pad brzinske sposobnosti za oba testa, kako u broju udaraca rukom (Seiken čoku zuki), tako i u broju udaraca nogom (Mae geri) za 10 sec i 60 sec.

To nas upućuje na potrebu za rehidracijom u toku trenažnog procesa, kako bi poboljšali sportsko izvodjenje.. Na taj način bi se potpuno obezbijedila rehidracija i potpuni oporavak. Tako bi se sportista uveo u fiziološki hidratisanom stanju i bili bi izbjegnuti svi primarni uzroci hronične dehidracije.

2. Između vrednosti broja udaraca prije i posle testa, pri normalnoj i povišenoj temperaturi, utvrđena je visoka i statistički značajna korelacija u eksperimentu prilikom izvođenja oba udarca. To znači da su promjene broja udaraca u toku eksperimenta bile ravnomerne kod oba modela.

3. Problem dehidracije u sportu nije u potpunosti dobio svoj značaj jer su sportisti, treneri i ljekari nedovoljno obraćali pažnju na ovaj problem, a posebno u procesu treninga. Pasivna dehidracija, dehidracija izazvana različitim programima fizičke aktivnosti uglavnom su bila sredstva za redukciju tjelesne mase u disciplinama gdje postoji težinske kategorije, odnosno za brze gubitke tjelesne mase. Ovo je omogućavalo sportistima da se uključe u niže težinske

kategorije. Brzom nadoknadom tečnosti nakon mjerjenja, smatralo se sasvim dovoljno da se sportista može uključiti u maksimalna naprezanja.

Navedeni stavovi se ne mogu prihvatići, sa stanovišta savremenih naučnih istraživanja, a i veoma su štetni za zdravlje vrhunskih sportista.

LITERATURA

1. American College of Sports Medicine, position stand: **Exercise and fluid replacement.** Medicine and Science in Sports and Exsercise 1996.
2. Armstrong, L.E. et al: **Urinary indices during dehydration,exercise, and rehydration.** International Journal of Sports Nutrition 1998.
3. Arnall, D.A.,Goforth, H.W.: **Failure to reduce body water loss in cold water immersion by glycerol ingestion.** Undersea Hyperbaric Med. 1993.
4. Aurell, M., M. Carlsson,G.Grimby and B. Hood: **Plasma concentracion and urinary excretion of certain elecrrolytes during supine work.** J.appl.Physiol.1967.
5. Barr, S.I.,Costill, D.L. and Fink, W.J.: **Fluid replacement during prolonged exercise effects of water, saline or no fluid.** Med. Sci.Sports Exerc 1991.
6. Bergstrom, J., Guarnieri, G.and Hultman, E.: **Changes in muscle water and electrolytes during exercise.** International Symposium at Gravenbruch 71 (Limiting factors of physical performance Stuttgart, 1973.
7. Bevegard, S., Holmgren, A. and Jonsson, B.: **The effect of body position on the circulation at rest and during exercise with special reference to the influence on the stroke volume.** *Acta Physiol. Scand,* 49 1960.
8. Bonen, A., Campbell, C. J., Kirby, R.L. and Belcastro, A.N.: **The role of muscle fiber composition, lactate concentration and VO₂ in lactate removal.** Med. Sci. Sports, 1978.
9. Frank, M.S.B., Nahata, M.C., Hilty M.D.: **Glycerol: a review of its pharmacology, pharmacokinetics, adverse reactions, and clinical use.** Pharmacoterapy 1981.

Dr Labud Janković

The Faculty of physical education, Srpsko Sarajevo

REDUCTION OF BODY WEIGHT BY EVAPORATIN AND ITS IMPACT ON THE SPEED OF PERFORMANCE IN KARATE

SUMMARY

It is known that good level of hydration is key to sucess in sport. In sports where activities are organized in groups according to weight categories, there are many examples of quick weight reduction. One of ways for reduction of body weight is by sweating(evaporation) and by various diuretics. The core of this, second procedure is quickened by urination, followed by dehydration and reduction of body weight. This quickened body weight reduction iy harmful to sportsman's organism, because he, for a short time, loses much of healthy liquid and necessary electrolits. After a particular loss of the liquid, organism start to em-

ploy its defence mechanisms aiming to save itself from exaggerate dehydration. When the ballance of water and electrolyts is deranged, muscles lessen its contraction abilities. When the loss is too big , then ensue total interruption of body functions and a death is possible. Durin experiment many persons are inspected in states of eu-hydration and dehydration

Key words: eu-hydration, dehydration, hydration and evaporation

, „Vojvodina Politika”, 26. mart 2005.

ДВАДЕСЕТАК НАУЧНИХ РАСПРАВА ВОЈВОЂАНА НА КОНГРЕСУ У КОТОРУ

Снага у служби ума

На међународном скупу Црногорске спортске академије међу европским научним авторитетима знатна заступљеност покрајинске спортске елите

НОВИ САД – Кад за још десет дана у котарском хотелу „Флора“ отпочне I. конгрес Црногорске спортске академије, идејног и практичног творца атлетичког спортичког аналитичара и истраживача др Душка Ђелића, од готово 130 прикњашених стручних радова националних и страних уредника, на дневном реду највише ће се и „Предлог кодекса српско-црногорског боксерског спорта“. Једно од почасних места овој теми одређено је не толико што на неки начин надизава „задане теме“ о методологији и технологији рада у спорту и друштвено-економским односима у којима битиће, него због тренутно горућих практичних потреба. То је да научну разправу са водећим балканским и европским научним авторитетима изабран баш који је, као некада трофејнији оддаваша спорту, можда, најниже пак у општем супорату, није случајност. Јер, за дакака новосадске Факултетске филмске културе Момчила Савића, дугогодишњег професионалаца, потом учитеља пешадије одређе и у славу најтрофејнијих боксера, неприкосновеног селектора, значеји којем је ЕАБ 2000. у Тамичуру узимано плакатом одала признање за унапредње његовог бокса, племенита вештина одувек је била и остала животно опредељење.

– Уколико појединачи својеволно не усвоје моралне вредности као свака вредност став, син је унапред пропало, јер етика је пре свете лична ствар, а закон је увек



МОРАЛНЕ ВРЕДНОСТИ У СПОРТУ: ДР МОМЧИЛО САВИЋ, ДЕКАН НОВОСАДСКОГ ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

ствар друштва и отуда парадокс да многи поступци могу бити законити, али и неисточни. Основно и истовремено спорно питанje јесте – нејствотло одговорности које је усlovljeno ставом у друштву, па тиме и у спорту, које је често потпуно супротно проглашаваним циљевима – објашњава професор Савић.

Мада и сама, јер је, пре него што је постао овашашни први доктор бокса, наниошао 250 мечева бранеши боје Војводине, Црвене звезде, Приштине, Радничког из Ниши и Лознице, да свака инстру-

ментализација стикује најчешће очијавана и слабљење њене снаге и унiverzalnosti, као прескасни педагог и практикар остварује неополубљив заговорник неопходног моралног преподоба спорта.

– Ухрштао сам рукавице са Станковићем Шутром, Бенеденом и многим другим великињама ринга и кад сам назаслужено губитно снаге да се узидним најнеправдилано сам у себи још толико снаге да се узидним најнеправдилано – на свом примеру указује нечим трени, или због свог става узимаши као бисер писмените вештине.

По тома чојству пропозивали су се касније и његови многобројни ученици од Парлова, Бенеша, Петровића, Реченића, Салиху, Шкара, Јосиповића, браће Каџар, Пузовића, Анимовића, Лабудовића, Поповића, Васиљевића до Јајинића, Докнића, Гајовића и Јејковића.

– Далеко од тога да је у боксу све чисто, али први пораз лежи у том додатном понижавању сваке људске ствари, а не у губитку меча – наставља др Савић, донекле шире разлажући сложену проблематику поснрнја спортista у свом другом раду „О месту и улоги тренера у тимском раду“ који, као и први, потписује заједно са сином Стеваном, магистром и асистентом на катедри за борилачке спорте на новосадском ФФК-у.

Тимски рад, како наводе, никако се не смештава као јединствену сиюју стручнчака различитих профила (тренера, физиолога, биомеханичара, дјетићчара, лекара, психолога, социолога...) него ка синергичан, квалитативно виши степен сарадње којим се стварају оптимални услови за постизање врхунских резултата и произвољну првопризврзданост тимчмару.

– Квалитетан тимски рад је неизамислив ако сви они инспирисани најпрекидно усвђавају се само у области основне делатности него и у свим подручјима која се граниче са њиховом улогом у клубу – износи своје виђење мр Стеван Савић, пријатељ тренера, као главним идеологом и креатором, водећу улогу, али и највећу одговорност.

Зато се, упркос владајућем нескладу у којем се о њиховој егзистенцијалној и пословној будућности најчешће изјашњавају лажници „попречници“ власти, „инвеститори“ и новонастале „газде“ тражећи резултат по сваку цену, потирају њакогов позива сукобљење за професионализам. Овакво ставе, закључујући експертски тим Савића, спостављају сме док се у импримованим околностима буде тражио успех на брузу руку и неприродном селекцијом изјединавајући рад на дуже стазе, због чега су нам и искад велики клубови и успешни спортисти најсрећнији постали мали, односно док друштво не нађе погодије начине за признавање и подизање социјалне вредности спорта као значајног чиниоца опште културе.

М. Булут

Занимљиве теме Војвођана

Од војвођанских научних и спортских радника, поред др Момчила и мр Стевана Савића, листу учесника 1. конгреса и 2. међународне конференције Приштинске спортске академије, од 31. марта до 2. априла у Котору, чине и Новосадци: проф. др Радован Чокорија (Самопоуздане и спортска успешност), проф. др Ђорђе Њићин (Ставови вежбачика према фитнес активностима), др Миленко Вуковић (Напад у савременој одбојци), проф. др Фрања Фратрић (Нова концепција наставе физичког васпитања), Марко Стојановић, Богдан Илић и др Фрања Фратрић (Функционално-физиолошки модели кошаркаша 14, 15 и 16 година и њихове разлике), др Небојша Максимовић, проф. др Зоран Милошевић (Моторно учење да теорије до практике физичког вежбања), др Небојша Максимовић и др Зоран Милошевић (Планирање и еволуција развоја спортске организације), др Небојша Максимовић

(Доношење одлука као фактор успеха у спорту), проф. др Спасоје Ђелић (Моралне норме као регулатори спортских односа), мр Александар Дејановић (Неки проблеми везани за статус киличног стуба у тренингу снаге), Љиљана Цветковић, Маја Ковачевић и Владислав Костић (Математика у функцији осавремењавања теорије спорта), Шандор Репертер (Спортски објекти, информациони системи), др Милош Николић и мр Јелена Живковић (Утицај рекреативне активности на промене адлетности неких атлетометријских мера), мр Јелена Живковић и др Милош Николић (Изборно-рекреативна настава као фактор различитих ставова о физичком васпитању), проф. Станко Јевчић (Друштвени односи и фискултуре), мр Ивица Николић (Спортско-рекреативни програми као фактор најоризанталне туристичке поделе), др Ида Кобак и Бранислав Страјић (Презентација делатности Покрајинског завода за спорт).